

**OPŠTINA BAR, CRNA GORA  
GRAD SARAJEVO, BOSNA I HERCEGOVINA**

**SPORAZUM O SARADNJI**

\_\_.\_\_.2023. godine

Na osnovu obostrano iskazane volje o jačanju međusobne saradnje, uspostavljanju pobratimskih odnosa i dugoročnog partnerstva, a polazeći od civilizacijske potrebe ostvarivanja prijateljstva i uvažavanja ljudi, naroda i gradova,

uvjereni da će ovaj novi vid saradnje doprinijeti diverzifikaciji odnosa između strana,

ovlašteni predstavnici Opštine Bar, Crna Gora i Grada Sarajeva, Bosna i Hercegovina (u daljnjem tekstu: strane) svečano potpisuju

## ***SPORAZUM O SARADNJI***

zaključen između

**OPŠTINE BAR**, Crna Gora, koju zastupa predsjednik Opštine Dušan Raičević

**GRADA SARAJEVO**, Bosna i Hercegovina, kojeg zastupa gradonačelnica prof. dr. Benjamina Karić

### **Član 1.**

Ovim Sporazumom strane potvrđuju svoju zainteresovanost za razvojem i poboljšanjem prijateljskih odnosa i saradnje, zasnovanih na uzajamnom poštovanju i razumijevanju, te svoju namjeru da obogaćuju svestrane odnose i sadržaje kao prilog još snažnijem povezivanju stanovnika opštine Bar i grada Sarajeva.

Strane se obavezuju da će saradivati sa ciljem jačanja institucionalnih kapaciteta svojih lokalnih samouprava kako bi osigurale ekonomski i društveni razvoj lokalnih zajednica i u cilju realizacije projekata od zajedničkog interesa.

### **Član 2.**

Na osnovu načela bilateralne saradnje, povjerenja, jednakosti i obostrane koristi, strane se obavezuju da će uspostavljati trajne odnose partnerstva u sljedećim oblastima:

- a) *ekonomije* – kroz predstavljanje preduzetnika i saradnju malih i srednjih preduzeća i stvaranje ambijenta za zajednička ulaganja,
- b) *sporta* – kroz saradnju i učešće sportista na sportskim manifestacijama,
- c) *kulture* – kroz predstavljanje kulturnog naslijeđa, razmjenu umjetnika i njihovo učešće na kulturnim manifestacijama,
- d) *obrazovanja* – kroz razmjenu učenika i poticanje partnerstava između škola,
- e) *turizma* – kroz promociju turističkih potencijala,
- f) *zajedničkog apliciranja sa prekograničnim projektima kod EU fondova* i
- g) *lokalne javne uprave*.

### **Član 3.**

U skladu sa svojim nadležnostima, strane će:

- a) poticati razmjenu iskustava i najboljih praksi između delegacija stručnjaka koji sprovode aktivnosti u oblasti kulture, ekonomije, administracije, turizma, sporta, obrazovanja, implementacije multilateralnih i bilateralnih projekata i dr.,
- b) doprinositi razvoju saradnje između organizacija i institucija u oblasti kulture, obrazovanja, sporta, turizma i lokalne javne uprave.

### **Član 4.**

U skladu sa stručnom praksom, a na osnovu načela saradnje, poštovanja i povjerenja, nadležne službe strana će kontinuirano sprovoditi aktivnosti kojima će se obezbijediti djelotvorna realizacija svih zajedničkih projekata u oblastima koje su utvrđene Sporazumom.

### **Član 5.**

Svaka strana će samostalno, u granicama propisanim nacionalnim zakonodavstvom država dvije strane, snositi troškove nastale tokom realizacije ovog ugovora o saradnji.

### **Član 6.**

Svaki spor u vezi sa tumačenjem i primjenom ovog Sporazuma o saradnji rješavat će se u direktnim pregovorima.

### **Član 7.**

Ovaj Sporazum stupa na snagu datumom potpisivanja.

Svaka strana može u bilo kojem trenutku otkazati Sporazum slanjem pisanog obavještenja drugoj strani. Sporazum prestaje da važi tri mjeseca nakon datuma prijema takvog obavještenja.

Raskid ovog Sporazuma o saradnji neće uticati na sprovođenje programa i projekata započetih tokom perioda njegovog važenja, osim ako se strane drugačije dogovore.

Ovaj dokument se može mijenjati i/ili dopunjavati pisanim sporazumom između strana. Izmjene i/ili dopune stupaju na snagu datumom potpisivanja.

### **Član 8.**

Sporazum je sačinjen u četiri (4) istovjetna primjerka od kojih svaka od strana potpisnica Sporazuma zadržava po dva (2) primjerka.

**OPŠTINA BAR**  
**Predsjednik Opštine**  
**Dušan Raičević**

**GRAD SARAJEVO**  
**Gradonačelnica**  
**Prof. dr. Benjamina Karić**

